

CETI 780.101.01

## SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA

### IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Mjerenje kvaliteta vazduha Proljećni (IV) ciklus mjerena na tri lokacije u Glavnom gradu Podgorici - planirani mjerni period ljeto 2020-proljeće 2021.
Broj izvještaja	00-774/4
Datum izdavanja izvještaja	31.05.2021. godine

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA	
Naziv podnosioca zahtjeva	Glavni grad - Podgorica
Broj zahtjeva/Ugovora	Ugovor (Glavni grad-Podgorica br.01-018/20-1668/5 od 06.05.2020./ CETI br. 00-774 od 24.04.2020.)
Adresa/ Telefon / Fax	Njegoševa 13/+382 (0) 20 665 078/ +382 20 (0) 665 071

PODACI O ISPITIVANJU	
Datum mjerena	25.03-08.04; 22.04-05.05; 06.05-19.05.2021. godine
Lokalitet mjerena	Zagorič-Piperska ulica, gradska opština Golubovci, Stari Aerodrom
Plan/metod uzorkovanja	Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore”, br 21/11, 32/16)
Dodaci, odstupanja ili propusti od metode	Ne
Zahtijevano ispitivanje	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , CO, O <sub>3</sub> , C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> , PM <sub>10</sub> , Pb, As, Cd, Ni i benzo (a) piren

PRAVILO ODLUČIVANJA	
Binarni sistem (ILAC-G8:09/2019)	
PRILOZI	1.Fotografije mjernih mjesta/lokacija

**DIREKTOR SEKTORA ZA LAB. DIJAGNOSTIKU  
I ZAŠTITU OD ZRAČENJA**  
Danijela Šuković, spec.toks. hem

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ d.o.o. u tekstu deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

## Sadržaj:

Opšti podaci o ovlašćenoj stručnoj organizaciji koja vrši mjerjenje .....	3
Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva.....	3
Osnov za realizaciju i vrijeme mjerjenja .....	3
Mjerna mjesta.....	4
Opis makrolokacije i mikrolokacija .....	4
Mjerene zagađujuće materije.....	7
Metode.....	7
Oprema korišćena u realizaciji mjerena .....	8
Zakonodavni okvir .....	8
Rezultati mjerena .....	9
<b>Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji „Zagorič-Piperska ulica“ .....</b>	<b>10</b>
Suspendovane čestice PM <sub>10</sub> .....	10
Sumpor dioksid .....	11
Azot dioksid.....	13
Ozon .....	14
Ugljen monoksid.....	15
Benzen.....	16
Teški metali i benzo (a) piren .....	16
<b>Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji gradska opština Golubovci.....</b>	<b>17</b>
Suspendovane čestice PM <sub>10</sub> .....	17
Sumpor dioksid .....	18
Azot dioksid.....	20
Ozon .....	21
Ugljen monoksid.....	22
Benzen.....	23
Teški metali i benzo (a) piren .....	23
<b>Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji u naselju Stari Aerodrom.....</b>	<b>24</b>
Suspendovane čestice PM <sub>10</sub> .....	24
Sumpor dioksid .....	25
Azot dioksid.....	27
Ozon .....	28
Ugljen monoksid.....	29
Benzen.....	29
Teški metali i benzo (a) piren .....	30
<b>REZIME .....</b>	<b>31</b>

**SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA**

**Opšti podaci o ovlašćenoj stručnoj organizaciji koja vrši mjerjenje**

Naziv ovlašćene organizacije	Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica d.o.o.
Sjedište	Podgorica
Adresa	Bulevar Šarla de Gola br.2
Broj telefona/faksa	+ 382 (0) 20 658 090/ +382 (0) 20 658 092
E-mail	info@ceti.co.me
Lice za kontakt	Radomir Žujović

**Opšti podaci o podnosiocu zahtjeva**

Naziv podnosioca zahtjeva	Glavni grad-Podgorica
Sjedište	Podgorica
Adresa	Njegoševa 13
Broj telefona/faksa	+382 (0) 20 665 078/ +382 20 (0) 665 071
E-mail	branka.knezevic@podgorica.me
Lice za kontakt	Branka Knežević

**Osnov za realizaciju i vrijeme mjerjenja**

Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore”, br. 21/11, 32/16) propisano je da povremena mjerjenja kvaliteta vazduha moraju biti ravnomjerno raspoređena tokom godine. To podrazumijeva sledeće mogućnosti:

- 24 časovno mjerjenje jednom sedmično tokom cijele godine, nasumično izabranog dana ili
- mjerjenje osam sedmica (ravnomjerno raspoređenih tokom godine) tako da bude reprezentativno za različite klimatske i druge uslove, odnosno da bude zadovoljen kriterijum za vremenski minimum od 14% na godišnjem nivou.

U skladu sa zahtjevom (postupak javnih nabavki) br.18/20 od 06.03.2020. godine i Programom monitoringa za period jun 2020-maj 2021. godine mjerjenjima kvaliteta vazduha je obuhvaćena jedna lokacija koja će biti reprezentativna saobraćaja na kvalitet ambijentalnog vazduha u Glavnom gradu i dvije lokacije koje su izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta i drugih fosilnih goriva koja se koriste za grijanje u domaćinstvima na dati segment životne sredine. Mjerjenjima kvaliteta vazduha na području Glavnog grada Podgorice, u skladu sa Programom, se pristupilo na način da se prati kvalitet vazduha u četiri četrnaestodnevna ciklusa za svako od godišnjih doba, na tri lokacije (mjerna mjesta) i to:

- Naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brijege Morače lokacija u urbanom dijelu Podgorice, izvan direktnog uticaja saobraćaja.
- Opština u okviru Glavnog grada - Golubovci, izvan direktnog uticaja prometnih saobraćajnica.
- Naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita).

U ovom Izvještaju su predstavljeni rezultati za proljećni, (IV) ciklus mjerjenja kvaliteta vazduha u sezoni ljeto 2020. proljeće 2021. godine.

## Mjerna mjesta

Izbor mjernih mjesta, mikrolokacija, je bio uslovljen infrastrukturom potrebnom za rad mjerne opreme instalisane u mobilnoj stanici, dostupnim priključcima električne energije. Prilikom odabira mjernog mesta na mikrolokacijama uzeti su u obzir sledeći činioci: izvori ometanja, sigurnost, pristup, vidljivost mesta uzorkovanja u odnosu na okruženje. Mjerna mjesta i koordinate istih su predstavljeni u tabeli 1.

Tabela 1. Spisak mjernih mjesta


Mjerno mjesto (MM)	Geografska širina	Geografska dužina
Zagorič-Piperska ulica	42°27'31.51"N	19°15'58.76"E
Gradska opština Golubovci	42°19'52.97"N	19°13'17.56"E
Naselje Stari Aerodrom	42°25'41.83"N	19°16'16.33"E

## Opis makrolokacije i mikrolokacija


Mjerno mjesto bul.Josipa Broza-kod supermarketa VOLI instalirano je u blizini prometne saobraćajnice radi procjene zagađenja koje potiče od saobraćaja.

Mjerno mjesto Zagorič-Piperska ulica je instalirano u stambenoj četvrti, izvan direktnog uticaja saobraćajnica, raskrsnica i drugih lokalnih emitera kao što su saobraćaj, benzinske pumpe itd.


Mjerno mjesto Golubovci- poslije skretanja za Mataguže instalirano je tako da se prati kvalitet vazduha izvan direktnog uticaja saobraćaja.



Slika 1. Makrolokacija, prikaz lokacija mjernih mjesta u Glavnom gradu



Slika 2. Mikrolokacija mjernog mjesto-Zagorič, Piperska ulica



Slika 3. Mikrolokacija mjernog mjesto u gradskoj opštini Golubovci

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**



Slika 4. Mikrolokacija mjernog mesta na Starom Aerodromu

**Mjerene zagađujuće materije**

Monitoringom je obuhvaćeno mjerjenje osnovnih zagađujućih materija propisanih Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 25/12) predstavljenih u tabeli 2.

Tabela 2. Mjerene/ analizirane zagađujuće materije

R. b.	Formula	Naziv zagađujuće materije	Mjerna jedinica	Vrijeme usrednjavanja
1.	SO <sub>2</sub>	sumpor dioksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
2.	NO	azot monoksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
3.	NO <sub>2</sub>	azot dioksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
4.	O <sub>3</sub>	ozon	µg/m <sup>3</sup>	8 sati
5.	CO	ugljen monoksid	mg/m <sup>3</sup>	8 sati
6.	PM <sub>10</sub>	suspendovane čestice sa prečnikom manjim od 10µm	µg/m <sup>3</sup>	24 sata
7.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	benzen	µg/m <sup>3</sup>	24 sata
<b>Analiza zbirnih sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> na sadržaj :</b>				
6.1.	Pb	ollovo	µg/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.2.	Cd	kadmijum	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.3.	As	arsen	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.4.	Ni	nikal	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.5.	BaP	benzo(a)piren	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana

**Metode**

Za realizaciju mjerjenja u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br 21/11, 32/16) korišćene su metode predstavljene u tabeli 3.

Tabela 3. Standardne - referentne metode mjerjenja

Standardna referentna metoda / naziv	Oznaka
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije sumpor dioksida ultraljubičastom fluorescencijom	MEST EN14212
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije azot monoksida i azot dioksida hemiluminiscencijom	MEST EN14211
Standardna metoda za određivanje koncentracije ugljen monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom	MEST EN14626
Standardna metoda za određivanje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom	MEST EN14625
Standardna gravimetrijska metoda mjerjenja za određivanje masene koncentracije suspendovanih čestica PM <sub>10</sub> ili PM <sub>2,5</sub>	MEST EN 12341
Standardna metoda za određivanje benzena u ambijentalnom vazduhu putem automatskog uzorkovanja pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta	MEST EN 14662-3
Standardna metoda za određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta	MEST EN 15549
Standardna metoda za određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima suspendovanih čestica PM <sub>10</sub>	MEST EN 14902

Metode navedene u tabeli 3 su akreditovane u skladu sa standardom MEST ISO/IEC 17025 od strane Akreditacionog Tijela Crne Gore.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Oprema korišćena u realizaciji mjerena**

Mjerenja su vršena mobilnom mjernom stanicom koja je opremljena sistemom za uzorkovanje vazduha, mjernom opremom za gasovite polutante i uzorkovanje suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, a analiza prikupljenih uzoraka instrumentalnom opremom, tabela 4.

Tabela 4. Spisak opreme korišćene za realizaciju mjerena i analizu uzoraka

Mjerna/terenska oprema instalirana u mobilnoj stanci			
R.b.	Naziv mjerila/opreme	Proizvodač	Model
1.	Ambijentalni CO monitor	Thermo Fisher Scientific	48i
2.	Ambijentalni NOx monitor		42i
3.	Ambijentalni O <sub>3</sub> monitor	Horiba	APOA 370
4.	Ambijentalni SO <sub>2</sub> monitor		APSA 370
5.	Ambijentalni BTX monitor	Chromatotec	Airmo BTX
6.	Sekvencijalni uzorkivač suspendovanih čestica PM <sub>10</sub>	Sven Leckel	SEQ47/50, LVS3
Instrumentalna laboratorijska oprema			
7.	Gasno maseni hromatograf GCMS – QP 5050 Shimadzu		
8.	ICP Spektrometar Thermo 6300 iCAP		
9.	Atomski apsorpcioni spektrofotometar AA – 6701F Shimadzu		
10.	Analitička Vaga Sartorius (tip:BP 211 D; klasa tačnosti I, najmanji podiok d=0,00001 g)		

Mjerna nesigurnost instrumenata zadovoljava ciljeve kvaliteta podataka i procijenjena je na osnovu tipskih odobrenja i testova radnih karakteristika u referentnim laboratorijama, u skladu sa relevantnim normama.

**Zakonodavni okvir**

Povremena mjerena kvaliteta ambijentalnog vazduha, obrada i analiza rezultata su vršena u skladu sa:

- Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11 i 43/15),
- Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 25/12),
- Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 21/11, 32/16),
- Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl.list Crne Gore“, br. 44/10, 13/11, 64/18 ).

### **Rezultati mjerena**

U ovom Izvještaju su prikazani rezultati mjerena kvaliteta vazduha za proljećni (IV) ciklus u mjernom periodu ljeto 2020-proljeće 2021. godine. Rezultati mjerena su prikazani uporedno sa propisanim graničnim/ciljnima vrijednostima i to:

#### **a) tabelarno:**

- Dnevne srednje vrijednosti tokom četrnaestodnevnih mjerena za: PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti za CO i O<sub>3</sub>,
- Statistička obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> i jednočasovnih, odnosno dnevnih vrijednosti gasovitih zagađujućih materija: SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti CO i O<sub>3</sub>,
- Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>.

#### **b) grafički:**

- Jednočasovne srednje vrijednosti SO<sub>2</sub> i NO<sub>2</sub>,
- Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> i SO<sub>2</sub>,
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti O<sub>3</sub> i CO

### **Statistički pregled zagađujućih materija obuhvata:**

- ukupan broj 24-časovnih mjerena,
- minimalna, najmanja 24-časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća 24-časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- dnevna srednja vrijednost-koncentracija (u daljem tekstu 24-časovna vrijednost) za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata 24-časovnih vrijednosti manje ili veće,
- ukupan broj jednočasovnih mjerena,
- minimalna, najmanja jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- jednočasovna srednja vrijednost za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata jednočasovnih vrijednosti manje ili veće,
- broj prekoračenja propisane granične vrijednosti,
- statistika, maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida.

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (DSV)-granična vrijednost (dnevna srednja vrijednost),
- GV (MD8hSV)- granična vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost),
- GV (GSV)- granična vrijednost (godišnja srednja vrijednost),
- CV ( MD8hSV )-ciljna vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost).

Tabelarni i grafički prikaz svih ispitivanih parametara su praćeni mišljenjem koncipiranim na bazi poređenja sa Uredbom normiranim vrijednostima.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji „Zagorič-Piperska ulica“**

Tabela 5. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida


Period mjerene	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	O <sub>3</sub>	CO
	µg/m <sup>3</sup>						mg/m <sup>3</sup>
25-26.03	47,82	4,53	8,13	15,58	3,67	76,68	2,04
26-27.03	58,55	4,71	7,83	17,01	4,90	52,26	2,60
27-28.03	66,27	4,63	10,60	17,78	5,35	48,39	2,68
28-29.03	49,73	4,37	9,72	13,99	3,58	50,68	1,16
29-30.03	37,18	5,06	5,89	12,97	2,22	48,40	1,23
30-31.03	31,45	4,65	5,93	15,64	1,19	44,36	0,73
31.03-01.04	35,80	4,27	7,66	17,03	1,31	47,61	0,81
01-02.04	55,10	4,54	8,94	15,73	2,96	56,60	1,32
02-03.04	34,55	4,71	5,36	13,13	1,73	66,15	0,83
03-04.04	11,27	4,16	2,96	12,46	1,03	53,98	0,67
04-05.04	12,73	3,87	1,95	9,80	0,96	51,10	0,92
05-06.04	35,73	4,01	6,27	15,59	3,23	50,66	2,17
06-07.04	27,17	2,98	2,47	10,75	1,08	58,66	1,11
07-08.04	10,73	3,14	2,02	11,63	1,16	56,44	1,05
GV (DSV)	50	125					
CV MD8hSV						120	
GV MD8hSV							10
GV (SGV)	40			40	5		

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 6. Statistička obrada rezultata mjerena suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	10,73
Maksimalna 24- časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	66,27
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	36,72
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	35,76
Broj prekoračenja 24-časovne GV	3
<b>Granične vrijednosti</b>	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m <sup>3</sup>
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m <sup>3</sup>
	Granica tolerancije
	Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	Nema

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**



Slika 5. Dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub>


Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost (50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Tri dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> na ovoj lokaciji u proljećnjem ciklusu mjerena su bile iznad propisane granične vrijednosti.

### Sumpor dioksid


Tabela 7. Statistička obrada rezultata mjerjenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,62
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	7,46
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,26
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,27
Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,98
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5,06
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,26
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,45
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	
Jednočasovna srednja vrijednost	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01  
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4



Slika 6. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida



Slika 7. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida


Rezultati mjerenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i dnevnu srednju vrijednost ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Azot dioksid**

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerjenja azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,36
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	35,35
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14,28
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	13,02
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
<b>Granične vrijednosti</b>	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	
Jednočasovna srednja vrijednost	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	Nema



Slika 8. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida


Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerjenja u proljećnom ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Ozon**

Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	44,36
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	76,68
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	54,43
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	51,68
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
<b>Ciljna vrijednost</b>	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 9. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona


Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom mjerjenja u proljećnom četraestodnevnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Ugljen monoksid**

Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,67
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2,68
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,38
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,14
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	14,00
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 $\text{mg}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 10. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom četrnaestodnevног mjerjenja u proljećnom ciklusu bile ispod propisane granične vrijednosti.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Benzen**

Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,96	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5,35	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,46	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	1,98	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Za benzen je propisana granična vrijednost od 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

**Teški metali i benzo (a) piren**

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih česticama PM<sub>10</sub> je prikazan u tabeli 12.

Tabela 12. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ng/ $\text{m}^3$			
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	<1,0	2,99
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	1,1	1,06
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> je bio ispod 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> tokom proljećnjog ciklusa mjerena je bio iznad ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ $\text{m}^3$  (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji gradska opština Golubovci**

Tabela 13. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida


Period mjerene	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	O <sub>3</sub>	CO
	µg/m <sup>3</sup>					mg/m <sup>3</sup>	
06-07.05	14,18	2,97	2,86	7,70	1,13	65,29	0,25
07-08.05	15,73	2,68	2,72	8,21	1,65	68,28	0,36
08-09.05	16,91	2,43	1,69	7,55	1,11	59,39	0,48
09-10.05	22,45	2,53	1,89	8,46	1,80	75,17	0,51
10-11.05	22,09	2,66	2,08	5,63	1,42	81,97	0,44
11-12.05	18,00	2,69	1,64	5,28	1,17	70,69	0,40
12-13.05	13,91	2,72	1,36	5,94	1,01	68,52	0,31
13-14.05	12,18	2,69	1,70	8,89	1,46	44,10	0,37
14-15.05	12,00	2,77	1,78	6,55	1,22	52,19	0,34
15-16.05	11,64	2,93	1,48	7,43	1,45	48,64	0,36
16-17.05	19,91	3,06	2,36	6,85	1,52	58,98	0,25
17-18.05	19,36	3,16	2,52	7,27	1,62	58,12	0,25
18-19.05	14,73	3,25	1,47	6,52	1,28	63,57	0,25
19-20.05	7,45	3,28	1,18	4,79	0,96	67,33	0,23
GV (DSV)	50	125					
CV MD8hSV						120	
GV MD8hSV							10
GV (SGV)	40			40	5		

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 14. Statistička obrada rezultata mjerena suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	7,45
Maksimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	22,45
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	15,75
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	15,23
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
<b>Granične vrijednosti</b>	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m <sup>3</sup>
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m <sup>3</sup>
Granica tolerancije	
Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	
Nema	

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**



Slika 11. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>


Dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost ( $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Tokom mjerena u proljećnom ciklusu nije bilo prekoračenja granične vrijednosti za PM<sub>10</sub> čestice.

### Sumpor dioksid


Tabela 15. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,14	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,55	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,84	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,82	
Broj 24-časovnih mjerena	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,43	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,28	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,84	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,74	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
<b>Granične vrijednosti</b>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01  
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4



Slika 12. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida



Slika 13. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida


Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti za jednočasovnu srednju vrijednost ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i dnevnu srednju vrijednost ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Azot dioksid**

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,04	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	17,24	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6,98	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6,43	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema



Slika 14. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida


Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnom ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti za jednočasovnu srednju vrijednost ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Ozon**

Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	44,10
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	81,97
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	63,02
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	64,43
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
<b>Ciljna vrijednost</b>	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema



Slika 15. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona


Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona tokom četrnaestodnevnog mjerena u proljećnom ciklusu su bile ispod propisane ciljne vrijednosti od 120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Ugljen monoksid**

Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14	
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,23	
Maksimalna dnevna osmočasovna srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,51	
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,34	
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,35	
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 $\text{mg}/\text{m}^3$	Nema



Slika 16. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za max.dnevnu osmočasovnu srednju vrijednost. Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnom ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Benzen**

Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,96
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,80
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,34
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,35
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema

Za benzen je propisana granična vrijednost od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$  za srednju vrijednost na godišnjem nivou.

**Teški metali i benzo (a) piren**

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> je prikazan u tabeli 20.

Tabela 20. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			ng/ $\text{m}^3$	
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	<1,0	0,41
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	1,4	0,20
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u oba zbirna sedmična uzorka PM<sub>10</sub> je bio značajno ispod  $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.
- Sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> bio je ispod ciljne vrijednosti od  $1,0 \text{ ng}/\text{m}^3$  (srednja vrijednost za kalendarsku godinu) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerenja na lokaciji u naselju Stari Aerodrom**

Tabela 21. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> i gasovitih zagađujućih materija: sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, benzena i maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona i ugljen monoksida


Period mjerenje	PM <sub>10</sub>	SO <sub>2</sub>	NO	NO <sub>2</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	O <sub>3</sub>	CO
	µg/m <sup>3</sup>					mg/m <sup>3</sup>	
22-23.04	12,66	2,67	14,37	27,75	1,24	48,43	0,55
23-24.04	27,45	3,21	12,21	23,26	2,06	52,65	0,69
24-25.04	27,96	2,95	9,79	18,42	1,70	62,90	0,77
25-26.04	23,39	2,70	9,49	19,30	1,50	62,69	0,62
26-27.04	41,80	2,72	12,07	25,18	1,89	49,94	0,69
27-28.04	40,13	2,80	14,72	25,48	2,20	40,98	0,72
28-29.04	25,09	3,03	18,50	23,28	2,08	42,59	0,77
29-30.04	33,14	2,96	12,32	20,05	1,56	50,20	0,60
30.04-01.05	39,79	2,85	10,59	16,90	1,58	57,47	0,30
01-02.05	29,72	2,98	7,32	12,04	1,45	48,73	0,29
02-03.05	21,34	2,84	4,49	11,68	1,32	56,64	0,31
03-04.05	26,91	2,96	7,27	16,63	1,22	51,03	0,33
04-05.05	43,59	2,84	9,13	20,24	1,59	46,85	0,35
05-06.05	29,00	3,77	9,32	24,38	1,54	40,49	0,37
GV (DSV)	50	125					
CV MD8hSV						120	
GV MD8hSV							10
GV (SGV)	40			40	5		

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerenja suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerenja	14
Minimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	12,66
Maksimalna 24-časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	43,59
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	30,14
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	28,48
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0
Granične vrijednosti	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m <sup>3</sup>
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m <sup>3</sup>
Granica tolerancije	
Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	
Nema	

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**



Slika 17. Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>


Dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). U četrnaestodnevnom periodu mjerjenja, proljećni ciklus, sve dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Sumpor dioksid


Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerjenja sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,77	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	7,61	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,95	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,86	
Broj 24-časovnih mjerena	14	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,67	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,77	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,95	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,90	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
<b>Granične vrijednosti</b>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01  
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4



Slika 18. Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida



Slika 19. Dnevne srednje vrijednosti sumpor dioksida


Rezultati mjerjenja sumpor dioksida su upoređivani sa propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovnu srednju vrijednost ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) i dnevnu srednju vrijednost ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida tokom četrnaestodnevног mjerjenja su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Azot dioksid**

Tabela 24. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	336	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,70	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	41,54	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	20,36	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	19,23	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema



Slika 20. Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida


Rezultati mjerena azot dioksida su upoređivani sa propisanom graničnom vrijednošću za jednočasovnu srednju vrijednost ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ). Sve izmjerene vrijednosti azot dioksida tokom četrnaestodnevног mjerjenja u proljećnom ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Ozon**

Tabela 25. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	40,49
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	62,90
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	50,83
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	50,07
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje CV	0
<b>Ciljna vrijednost</b>	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema




Slika 21. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

## Ugljen monoksid

Tabela 26. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	14	
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,29	
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,77	
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,52	
Medijana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,57	
Broj prekoračenja max. dnevne osmočasovne srednje GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 $\text{mg}/\text{m}^3$	Nema



Slika 22. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za max.dnevnu osmočasovnu srednju vrijednost. Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida tokom četrnaestodnevног mjerena u proljećnom ciklusu su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**Benzen**

Tabela 27. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	14
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,22
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,20
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,64
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,57
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema

Za ovaj polutant je propisana granična vrijednost od 5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  na godišnjem nivou.

**Teški metali i benzo (a) piren**

Sadržaj teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u sedmodnevnim zbirnim uzorcima suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> je prikazan u tabeli 28.

Tabela 28. Sadržaj Pb, Cd, As i Ni i benzo(a)pirena u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub>

Period mjerene	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			ng/ $\text{m}^3$	
Prva sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	1,4	0,73
Druga sedmica	<0,015	<0,5	<0,5	1,4	0,31
GV (SGV)	0,5				
CV (SGV)		5	6	20	1

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj olova u zbirnim sedmičnim uzorcima suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> je bio značajno ispod 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , norme propisane za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaj arsena, kadmijuma i nikla u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.
- Sadržaj benzo(a)pirena u oba zbirna sedmična uzorka PM<sub>10</sub> bio je ispod ciljne vrijednosti od 1,0 ng/ $\text{m}^3$  (srednja vrijednost za kalendarsku godinu) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.

## **REZIME**

### **SUMPOR DIOKSID- SO<sub>2</sub>**

Tokom mjerena kvaliteta vazduha u proljećnom (IV) ciklusu, sezona 2020/2021. godine, sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida (kao jednočasovne srednje i dnevne srednje vrijednosti) na tri mjerna mjesta (dva u gradskom jezgru Podgorice i jedno u gradskoj opštini Golubovci), su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

### **AZOT DIOKSID- NO<sub>2</sub>**

U proljećnom ciklusu mjerena, na svim mjernim mjestima u Glavnem gradu, jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida su bile ispod propisane granične vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

### **SUSPENDOVANE ČESTICE PM<sub>10</sub>**

Dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su upoređivane sa propisanom graničnom vrijednošću za dnevnu srednju vrijednost od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Tri dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> na mjernoj poziciji u Zagoriču u proljećnjem ciklusu mjerena su bile iznad propisane granične vrijednosti.

Na lokaciji u Golubovcima, mjerna pozicija izvan direktnog uticaja prometnih saobraćajnica, sve dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> u proljećnom ciklusu mjerena su bile ispod propisane granične vrijednosti.

Na mjernom mjestu, naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita) u blizini prometne raskrsnice, sve dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> tokom proljećnog mjernog perioda su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### **OZON-O<sub>3</sub>**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti su upoređivane sa propisanom ciljnom vrijednošću od  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Maksimalne dnevne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti ozona, na svim lokacijama, mjernim mjestima, tokom proljećnog ciklusa mjerena su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

### **UGLJEN MONOKSID-CO**

Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti koncentracija ugljen monoksida su upoređene sa graničnom vrijednošću za maksimalnu dnevnu osmočasovnu srednju vrijednost. Tokom proljećnog ciklusa mjerena, maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida na sve tri lokacije u Glavnem gradu su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ .

### **BENZEN-C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>**

Za ovaj polutant propisana je granična vrijednost za godišnju srednju vrijednost.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O. CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/4**

**TEŠKI METALI**

Suspendovane čestice PM<sub>10</sub> su analizirane na sadžaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

Na sve tri lokacije, u Glavnom gradu, tokom proljećnog ciklusa mjerena:

- Sadržaj olova u svim sedmodnevnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio značajno ispod 0,5 µg/m<sup>3</sup>, propisane norme za godišnju srednju vrijednost.
- Sadržaji arsena, kadmijuma i nikla su bili ispod ciljnih vrijednosti (srednjih vrijednosti za kalendarsku godinu) sa ciljem zaštite zdravlja ljudi.

**BENZO(A)PIREN**

Na mjerne poziciji u Zagoriču tokom proljećnjeg ciklusa mjerena sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio iznad propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m<sup>3</sup> (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

Na lokacijama u Golubovcima i Starom Aerodromu mjerena sadržaj benzo(a)pirena u zbirnim sedmičnim uzorcima PM<sub>10</sub> je bio ispod propisane ciljne vrijednosti od 1,0 ng/m<sup>3</sup> (srednja vrijednost za kalendarsku godinu).

Izvještaj izradili:	
Radomir Žujović, šef jedinice za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine	
Mladen Terzić, stručni saradnik	
Bojana Knežević, šef Jedinice za analitiku hemijskih elemenata	
Željka Ćetković, šef Jedinice za analizu u gasnoj hromatografiji i pripremu uzoraka iz životne sredine	
Terenska ispitivanja i uzorkovanje izvršili:	
Ivan Đurović, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Petar Galičić, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Ilija Rešetar, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Dejan Koljčević, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Mitar Pavićević, tehničar za terenska ispitivanja	
Laboratorijska ispitivanja izvršili:	
Siniša Popović, samostalni stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha	
Mladen Terzić, stručni saradnik	
Anja Babić, stručni saradnik u Jedinici za analizu u gasnoj hromatografiji i pripremu uzoraka iz životne sredine	
Ivana Bulatović, stručni saradnik u Jedinici za analitiku hemijskih elemenata	
Tanja Bašanović, hemijski tehničar u Jedinici za analitiku hemijskih elemenata	
Predrag Strugar, hem.tehničar u Jedinici za analizu u gasnoj hromatografiji i pripremu uzoraka iz životne sredine	